

*Udruženje odbojkaških sudija Crne Gore (UOSCG), septembar 2024. godine*



# UPUTSTVO ZA ELEKTRONSKI ZAPISNIK

Za takmičenja u organizaciji Odbojkaškog saveza Crne Gore (OSCG)


*Pripremio: Vladimir Perazić*

## Sadržaj


Dolazak u salu/dvoranu.....	3
Priprema za početak utakmice .....	4
Unos igrača.....	6
Unos početne postave .....	9
Početak utakmice / tok utakmice .....	10
Dodjela poena .....	10
Zamjena igrača .....	12
Time out .....	12
Kazne.....	12
Dodatne akcije.....	13
Ispravka greške .....	13
Peti set.....	14
Kraj utakmice .....	14
Završetak utakmice .....	15
Broj gledalaca.....	15
Štampa zapisnika.....	15
Migracija podataka .....	15

## Dolazak u salu/dvoranu

**Dolazak u salu/dvoranu obavezan je 60 minuta prije početka utakmice.**




- Po dolasku u salu uputite se do zapisničkog stola i u računaru pronađite ove ikonice
- Otvorite *Play by Play* program kada će vam se pokazati sljedeći prozor:




**Ostavite otvoren ovaj program i do kraja utakmice nemojte ga gasiti!**

- Nakon toga, otvarate program *Odbojka* i otvara vam se sljedeći prozor:



## Uputstvo za elektronski zapisnik UOSCG

- Pritisnite dugme *Sinhronizacija* i nakon nekoliko sekundi pojaviće vam se poruka *Sinhronizacija podataka je završena* nakon čega pritisnete *OK*.




- Ako imate problem sa sinhronizacijom obratite se supervizoru ili prvom sudiji.

## Priprema za početak utakmice

### 45 minuta prije početka utakmice

- Provjerite opremu: laptop, miš, internet, štampač, i sl.

- Pritisnite dugme na početnom ekranu



- Otvoriće vam se novi prozor u kome unosite podatke:

A screenshot of a web application window titled "Utakmica". The window contains a form for entering match details. The form is organized into several sections: "ID:" with a text input; "Takmičenja:" with a "Preuzmi" button and a dropdown menu; "Rang takmicenja:" and "Rang ekipa:" with text inputs; "Vrsta takmicenja:" and "Kolo:" with text inputs; "Ekipa 1 (domaćin)" and "Ekipa 2 (gost)" sections, each with "Naziv kluba:", "Skraćeni naziv:", and "Boja:" (with a dropdown) fields; "Datum i vrijeme:" with a date picker (showing 13.09.2024) and a time picker (showing 23:29:46); "Grad:", "Objekat:", "Gledalaca:" (with a "Kapacitet:" field), "Dežurni:", and "Doktor:" fields; and a list of roles: "Delegat", "Zapisičar", "Sudija glavni 1", "Sudija glavni 2", "Sudija liniski 1", "Sudija liniski 2", "Sudija liniski 3", and "Sudija liniski 4", each with a dropdown menu and a red "X" delete button. At the bottom right, there are two buttons: "Prihvati" (with a blue checkmark icon) and "Odustani" (with a red X icon).

## Uputstvo za elektronski zapisnik UOSCG

- Kliknete na polje pored dugmeta *Preuzmi*.
- Odaberete utakmicu na kojoj ste delegirani iz padajućeg menija.

The screenshot shows the 'Utakmica' (Match) form. Key fields include:

- ID: (empty)
- Takmičenja: Preuzmi 06.10.2023 - OK Rudar-OK Mediteran
- Rang takmicenja: Prva ženska liga
- Vrsta takmicenja: Liga
- Rang ekipa: Seniori
- Kolo: 2
- Ekipa 1 (domaćin): Naziv kluba: OK Rudar, Skraćeni naziv: RUD, Boja: (blue)
- Ekipa 2 (gost): Naziv kluba: OK Mediteran, Skraćeni naziv: MED, Boja: (empty)
- Datum i vrijeme: 06.10.2023, 20:00:00
- Grad: Pjevja
- Objekat: SC Ada
- Gledalaca: (empty), Kapacitet: (empty)
- Dežurni: (empty)
- Doktor: (empty), Med. vozilo: (empty)
- Delegat: (empty)
- Zapisničar: (empty)
- Sudija glavni 1-4: (empty)
- Sudija liniski 1-4: (empty)

- Odaberete boju dresova.
- Od supervizora/prvog sudije dobijete informacije u vezi sa predstavnikom kluba domaćina (*Dežurni*), doktora koje unosite.
- Unesete službena lica na utakmici: Supervizor/Delegat (ukoliko je delegiran na utakmici), zapisničara, prvog i drugog sudiju i linijske sudije (ukoliko su delegirane).
- Unos vršite klikom na željeno službeno lice i zatim klikom na ime iz padajućeg menija.

The screenshot shows the 'Preuzmi' (Download) dialog box with a search bar and a list of referees. The list is as follows:

ID	Sudije
685	Sorja Simonovska
686	Slobodan Kovačević
687	Dragana Vučinić
688	Milorad Delić
689	Predrag Beljkaš
690	Branimir Janjević
691	Branko Batzić
692	Nikola Plamenac
693	Sava Batzić
694	Petar Jocić
695	Irena Lazović
696	Milana Bulatović
697	Tanja Ivanović
698	Jelena Mitrović
699	Nevena Terzić
700	Andjela Rajković
701	Gordana Posuka

## Uputstvo za elektronski zapisnik UOSCG

- Nakon unosa svih podataka pritisnite dugme *Prihvati*.

Vraćate se na početnu stranu.

## Unos igrača

- Sada je potrebno da unesete igrače domaće (*Igrači dom.*) i igrače gostujuće ekipe (*Igrači gost*).

ID	Datum	Liga	Domaćin	Gost	Igrači dom.	Igrači gost	Status	Poslato
6	30.09.2023	Prva ženska liga	Morača	Jedinstvo	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

- Pritiskom na dugme ispod *Igrači dom.* ili *Igrači gost* otvara se sljedeći prozor:

Utakmice igrači

Preuzmi igrače

Naziv	Edit	Broj	Libero	Kapiten
-------	------	------	--------	---------


Preuzmi klupu

Naziv	Edit
-------	------

Prihvati Odustani

## Uputstvo za elektronski zapisnik UOSCG


- Kliknete dugme *Preuzmi igrače* i dobijate spisak igrača koji se nalaze u bazi.
- Iz ponuđenog spiska odaberete one igrače koji su prijavljeni za tu utakmicu, npr.



The screenshot shows a window titled "Preuzmi" with a search bar at the top. Below it is a table with the following data:


Naziv	
Nevena Pejović	<input checked="" type="checkbox"/>
Elena Jovanović	<input checked="" type="checkbox"/>
Tamara Jašović	<input checked="" type="checkbox"/>

- U slučaju da na spisku dostavljenom od strane kluba ima igrača koji se ne nalaze na spisku unesenom u bazi, uraditi sljedeće:
- Iz ponuđenog spiska odaberite igrača/e sa dna liste pod nazivom *Igrač Rez.*
- Kada se pojavi maska za unos brojeva igrača, pritisnite na dugme *Izmjena* i onda uradite unos imena i prezimena igrača (tim redom).



The screenshot shows a form with a text field containing "Igrač Rez.", a blue button labeled "Izmjena", and two empty square checkboxes.

- Unesete brojeve dresova, označite kapitena i libera (jednog ili dva).



The screenshot shows a window titled "Utakmice igrači" with a "Preuzmi igrače" button and a red minus button. Below is a table with the following data:

Naziv (14)	Edit	Broj	Libero	Kapiten
▶ Nevena Pejović	Izmjena		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elena Jovanović	Izmjena		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tamara Jašović	Izmjena		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Irena Radusinović	Izmjena		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anastasija Koprivica	Izmjena		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jelena Damjanović	Izmjena		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Katarina Djurković	Izmjena		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manja Popović	Izmjena		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sara Globarević	Izmjena		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manja Vukičević	Izmjena		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anastasija Bogojević	Izmjena		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anastasija Krgović	Izmjena		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staša Laković	Izmjena		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Igrač Rez.	Izmjena		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>






## Unos početne postavke

### 12 minuta prije početka utakmice


- Treneri uručuju drugom sudiji postavke za početni set.

- Unos startne postavke preko dugmeta



unijeti po redosljedu kako su

- Maska za unos startnih postava:

A screenshot of a software dialog box titled "Izaberi šestorke" (Select six players). The dialog has a close button (X) in the top right corner. The main content area is titled "Novi set" (New set) and "1". It is divided into two columns: "Morača" (Mandatory) on the left and "Jedinstvo" (Singles) on the right. Each column has a checkbox labeled "Prvi servira" (Serves first). Below each checkbox is a 3x2 grid of input fields. In the "Morača" column, the fields contain the numbers 5, 4, 6, 3, 1, 2 from top-left to bottom-right. In the "Jedinstvo" column, the fields contain the numbers 2, 1, 3, 6, 4, 5 from top-left to bottom-right. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Prihvati" (Accept) with a blue arrow icon and "Odusta" (Cancel) with a red X icon.

- Kada ste unijeli sve igrače i označili koja ekipa prva servira, pritisnite dugme *Prihvati*.

## Uputstvo za elektronski zapisnik UOSCG

- Dobijate masku Game screen:

Statistika

Morača vs Jedinstvo

Set: 1s

00 vs 00

8	4	3	2
Marija Popović	Irena Radusinović	Ivana Balazo	Gordana Madžgalj
6	3	5	8
Jelena Damjanović	Tamara Jašović	Teodora Dangubić	Milica Veličković
7	2	6	7
Katarina Djurković	Elena Jovanović	Teodora Jevrić	Anđela Činčur

Poeni Ekipa Ekipa Poeni

00:00

Poeni Set Vrijeme Poeni

Zamjena 0

Kazne Time Out 0

Dodatne akcije

Izveštaj

Zamjena 0

Time Out Kazne

Dodatne akcije

Istorijat

## Početak utakmice / tok utakmice


### Dodjela poena

- Unos poena: Sve poene za koje ste sigurni da ih je zaradio igrač dodijelite ih igraču tako što ćete pritisnuti polje *Poeni*, pa broj igrača iz te ekipe i odabrati jednu od ponuđenih opcija *Napad*, *Blok* ili *Serva*.

7	2	6	7
Katarina Djurković	Elena Jovanović	Teodora Jevrić	Anđela Činčur

- izaberite igrača koji je osvojio poen

Poeni Ekipa Ekipa Poeni



Usvojeni poeni

Ekipa: **Jedinstvo**  
**2) Gordana Madžgalj**


Poeni iz:

Napada

Bloka

Serve

- Za sve ostalo, ali i *Greške protivnika* ili ukoliko se *Kazneni poen* ne dodjeli sam, koristite dugme *Ekipa* i birate jednu od dvije opcije:



Usvojeni poeni

Ekipa: **Jedinstvo**


Poeni iz:

Greške protivnika

Kazneni poen

## Zamjena igrača

- Pritisnete dugme *Zamjena*, zatim odaberete igrača u trenutnoj postavi kojeg hoćete da zamjenite i nakon toga iz ponuđenog spiska odaberete broj igrača koji ulazi u igru:



- Urađena zamjena će biti ovako prikazana na ekranu:




## Time out

- Klikom na dugme *Time Out* pored ekipe koja je tražila time out




## Kazne

- Pritiskom na dugme *Kazne* odaberite iz ponuđenog spiska:




## Dodatne akcije

- Izuzetna zamjena: Odaberete iz ponudjenog spiska *Izuzetna izmjena* i zamijenite igrača sa liste ponudjenih igrača.
- Dodatni libero: Kliknete na dugme *Dodatni libero* i odaberete igrača kojeg je trener odredio da bude libero.
- Kraj seta: kada prvi sudija odluči da je ekipa nekompletna, pritisnete dugme *Dodatne akcije*, a zatim *Kraj seta* sa strane ekipe kojoj treba dodijeliti set. Nakon toga pritiskom na OK potvrđujete da je ekipa dobila set jer je protivnička ekipa proglašena nekompletnom.



## Ispravka greške

- Ukoliko u bilo kojem segmentu napravite grešku, pritiskom na dugme  ulazite u *Istorijat* gdje istu možete ispraviti.
- Kada vam se prikaže *Istorijat* posljednja stvar koju ste pogriješili nalazi se na vrhu. Dva klika na dugme *Delete* obrisaće taj poen/izmjenu/sankciju i sl. i nakon toga vratite se na Game screen i unesite pravilan poen/izmjenu/sankciju.

Event list

Filtriraj po akciji:

Time out  
 Kazna  
 Zamjena  
 Poeni

Filtriraj po ekipi:  
 Jedinstvo  
 Morača

Filtriraj po igraču:  
 MOR1 1 Navena Poinović  
 MOR1 2 Flana Ivanović  
 MOR1 3 Tamara Jasnić  
 MOR1 4 Irena Radusinović  
 MOR1 5 Anastasija Kranjčević  
 MOR1 6 Jelena Damjanović  
 MOR1 7 Katarina Diurković  
 MOR1 8 Marina Ponozić  
 MOR1 9 Sara Glinharević  
 MOR1 10 Marina Vukićević  
 MOR1 11 Anastasija Piončević  
 MOR1 12 Anastasija Kranjčević  
 MOR1 13 Staša Iaković  
 MOR1 14 Irač Rež  
 MOR1 0 Marko Radusinović (AC)  
 MOR1 0 Marko Piončević (HC)  
 JFD1 1 Nikoleta Mandelinić  
 JFD1 2 Gordana Madžalić

Filtriraj po setu:


3set 00:00	Kraj seta			Kraj seta			
3set 00:00	Poen	Jedinstvo		Peon iz Napada	Edit	Delete	Flag
3set 00:00	Početak seta			Početak seta		Delete	Flag
2set 00:00	Kraj seta			Kraj seta		Delete	Flag
2set 00:00	Poen	Jedinstvo		Peon iz Napada	Edit	Delete	Flag
2set 00:00	Početak seta			Početak seta		Delete	Flag
1set 32:59	Kraj seta			Kraj seta		Delete	Flag
1set 32:58	Poen	Jedinstvo		Peon iz Napada	Edit	Delete	Flag
1set 10:48	Zamjena	Morača	12) Anastasija Kraović	Zamjena	Edit	Delete	Flag
1set 00:00	Početak seta			Početak seta		Delete	Flag

## Peti set


- Početak petog seta je isti kao kod prvog, obavezno se bira koja ekipa servira i biraju se strane. Promjenu strana kod petog seta radite ručno pritiskom na dugme (nakon osmog poena za jednu od ekipa).

## Kraj utakmice

- Kada sudije ozvaniče kraj utakmice i kada se potvrdi rezultat, provjerite sa supervisorom da li ima šta da unese u zapisnik, komentar, itd.
- Nakon toga, pritisnite na dugme *Izvještaj* i u skladu sa tim unesite komentar, ili *Nema primjedbi. Supervisor: Ime i prezime supervizora* i pritisnite *Prihvati*.




- Nakon toga pritiskom na dugme  dobijate sljedeću masku:




- Nakon pritiska na dugme *Prihvati* zatvorite Game screen i vratite se na početnu stranu.

## Završetak utakmice

### Broj gledalaca

- Klikom na  vraćate se na početni prozor u kojem ste unijeli podatke o utakmici i službenim licima. U konsultaciji sa supervizorom/prvi sudijom unosite broj gledalaca i izlazite iz tog prozora.

## Štampa zapisnika

- Nakon klika na  odšampajte 3 primjerka zapisnika i izađite iz tog prozora.

## Migracija podataka

- Klikom na dugme *Migriraj* na početnoj strani otvara se sljedeći prozor u okviru kojeg redom pritisnete sve tri stavke dok se migracija ne završi.

